

Vuk'uzenzele

Produced by: Government Communication & Information System (GCIS)

English /Tshivenda

Thafamuhwe 2020 Khandiso 1

STATE OF THE NATION ADDRESS

GROW SOUTH AFRICA

SONA special edition

Inclusive growth for all South Africans



Image: by Jure Senekal

“Agriculture is one of the industries with great potential for job creation.”

President Cyril Ramaphosa

Food security is a priority for Nophelo Zanani who is an emerging farmer for Siyazama Community Food Garden in Khayelitsha.

More on Page 8



To read Vuk'uzenzele download the GOVAPP on:



Search for SA Government on Google playstore or appstore

CONTACT US

Vuk'uzenzele @VukuzenzeleNews


Website: www.gcis.gov.za
www.vukuzenzele.gov.za

Email: vukuzenzele@gcis.gov.za
Tel: (+27) 12 473 0353

Tshedimosetso House:

1035 cnr Frances Baard and Festival streets, Hatfield, Pretoria, 0083

FREE COPY NOT FOR SALE



“ZWINO NDI TSHIFHINGA TSHA URI ROṬHE RI SHUMISANE HU U HULISA VHO NELSON MANDELA NA U FHAṬA AFRIKA TSHIPEMBE LISWA LA KHWINE LA VHATHU VHOṬHE.”

Muphuresidennde Vho Cyril Ramaphosa

#SendMe

KHA VHA ITE URI VHUMATSEHO HAVHO VHU SHUME KHWINE RI GUDA KHA VHO MADIBA



Vhaswa ndi vhone vhumatshelo ha shango lashu

U ambedzana na vhaswa zwi anzela u ntsia ndi na mafufufu. Zwi a takadza u wana luvhonela nga ha thambulo na madakalo avho na bono lavho la uri hu nga itwa mini u khwina shango ili.

A zwi hanedzwi uri vhaswa ndi vuhone ha ndeme kha muya na muhanga wa lushaka.

Kule na kuhumbulele kwa uri vha ṭoṭa u ḡitakadza fhedzi, u sa ḡidzhenisa kha zwa polotiki kana u humbulele vhone vhaṅe, ngudo dzapo na dza dzitshaka dzi anzela u khwaḡhisedza uri vhaswa u mona na lifhasi vha anzela u vha na fulufhelo nga ha ndavhelele dzavho.

U ya nga mawanwa a Ipsos Pulse a khetho dza Vhathu o bviswaho nga Phando, 61% ya MaAfrika Tshipembe vha miṅwaha u bva kha 15 u ya kha 17 vha pfa vha na fulufhelo nga ha 2020.

A thi timatimi uri hovhu ndi vhuḡipfi ha vhaswa nga u angaredza nga maanda avho vho bebiwaho nga tshifhinga tshi fanaho tsha musu mileniamu i tshi khou shanduka vane zwa zwino vha khou thoma vhutshilo ha vhaaluwa, vane vhaswa vha vha vhidza Ama2000.

Ndi vharwa na vhananyana vho bebwaho nga murahu ha dimokirasi. Musu vha songo ṡangana na tshenzhemo thwii ya tshiṡuṡu tsha muvhuso wa tshiṡalula, vha bvela phanda na u tshila na vhufa hawo ha tshayingano ya muvhala, u sa dzula hu fanaho na vhusai. Vhaswa avha vha na fulufhelo, vhuḡifulufheli na u fhufhuma lutamo lwa u bvelele. Vha a ḡivha pfanelo dzavho nahone a vha shavhi u dzi ṡoṡa.

Vhaswa vha shango vha imela mafufufu, fulufhelo, vhuḡimvumvusi, vhukoni, vhumatshelo na mbofholowo.

Vho bebwa nga tshifhinga tsha thekhinolodzhi ya didzhithala na u kona zwavhuḡi kushumisele kwa thekhinolodzhi dza tshizwi-

nozwinu na u ṡoṡa u dzhena kha mabuḡo e a vha a siho na luthi- hi nga tshifhinga tsha vhabebi vhavho.

Nga madekwana a ḡuvha la phanda ha vhuṡambo ha Mulaedza wa Lushaka ndo vha na mashudu a u ambedzana na tshigwada tsha vhaswa vha mafufufu kha nyambedzano dza mirafho yo vhalaho yo rambiwaho nga Zhendedzi la Mveledziso ya Vhaswa la Lushaka.

Ro amba nga ha zwithu zwine zwa vha zwa vhuṡhogwa vhukuma kha vhaswa na u ṡola ndila dzine ri nga livhanya kuhumbulele na nyito dzashu.

Sa ndowelo, mafhungo nga ha u wana mishumo na zwikhala zwa mishumo zwo vha zwo andesa kha adzhenda. Kha vhaswa vha 1.2 milioni vane vha khou dzhena kha makete wa vhashumi ṅwaha muṅwe na muṅwe, vane vha ṡoṡa u lingana mbili tsha tshararu vha vha vha sa khou shuma kana u guda tshikoloni.

Vhadzheneli kha nyambedzano vho ṡanganedza zwa uri fhungo la mishumo wa vhaswa li khou sedzeswa khaḡo kha levele dza ṅthesa dza muvhuso. Fhedzi mbuelele ndi i ḡivheaho: vho ḡiimisela na u ḡo u shela mulenzhe kha ikonomi nga ndila dzo fhambanaho, hu tshi katelwa na vhoramabindu, fhedzi sisiteme ya ndaulo i konḡesaho na u sa vha hone ha ndambedzo ya masheleni zwi vha thivhela u ita nga u ralo.

Sa zwe Bright Hlongwane u bva kha Vhaswa vha re kha Mabindu Afrika Tshipembe a mmbudza zwone, hu fanela u vha na ndambedzo ya masheleni manzhi a ṡetshedzwaho vhoramabindu vha vhaswa. Vha tama u vhona tshaka dzo fhambanaho dza zwiimiswa zwa masheleni, zwiimiswa zwa masheleni a mveledziso, vhabindudzi vha phuraivethe, dzifeme dza mikovhe dza phuraivethe khathihi na dzibannga dza zwa mabindu vha tshi ṡetshedza tshikolodo na

u betsha kha vhoramabindu vha vhaswa.

Uri shango lashu li bvelele ri fanela u lingedza nga ndila dzoṡhe u khwaḡhisedza uri vhaswa vha khou kona u dzhenela kha ikonomi yashu nga ndila i pfadzaho, hu nga vha nga ndila ya mushumo wa fomaḡa kana nga u tou ḡishuma.

Zwenezwo zwo vha zwo tea uri ndi nga shumisa luvhanda ulu u rwela ṡari Vhudzheneli kha zwa Mishumo ya Vhaswa ya ofisi ya Muphuresidennde, ine ya vha bono la maano a vhuṡali la lushaka line la vhekanya nyito ya ndemesa ya u lwa na vhusayamushumo kha vhaswa.

Hezwi zwi katela netiweke ya ndangulo ya gondo la lushaka ine ya tshimbilelana na vhuṡoṡi vha mushumo na zwikhala zwa mushumo. Hezwi zwi ḡo konisa vhaswa u swikela zwikhala sa i zwi vhaṅwe vhavho vha si na netiweke dzine dza nga leludza uri zwi konadzee u swikela zwikhala.

Khoso pfufhi dzo kheth-eaho dzo tou sedzesaho kha mushumo dza zwikili zwine vatholi vha zwi ṡoṡa zwino dzi ḡo dzudzanywa. Hezwi zwi khou itela u tandulula thaidzo ya u sa tshimbilelana vhukati ha mbekanyamushumo dza mveledziso na vhuṡfumbudzi na pfunzo dzine dza vha hone zwino zwi tshi vhambedzwa na ṡoṡea dza ikonomi.

Ri ṡanganedza mushumo wo no itwaho kha sia ili, u fana na mbekanyamushumo ine ya vha kati zwino nga kha mihasho ya zwa Vhulimi, Vhuvhusi ha Tshumisano na zwa Sialala, Mveledziso ya Mahayani na Mvusuludzo ya Mavu ya u pfumbudza matshudeni a vhaswa a 1,000 ngei Free State kha zwa vhulimi na zwiṅwe zwikili.

Vhunzhi ha vhaswa vha ṡoṡa u thoma mabindu a vhone vhaṅe. Vha shaya zwikili zwa thekhnikhala zwine zwa nga vha thusa u thoma mabindu a vhone vhaṅe. Thusedzo i ḡo tikedza

nyaluwo ya vhoramabindu vha vhaswa. Ngoho ndi ya uri u ita zwa mabindu a si thandululo ya thaidzo dzoṡhe, fhedzi ndi a tenda tshoṡhe uri ndi iṅwe ya ndila dzo lingwaho dzi shumaho u ambedzana nga vhuṅe na ndivho, ndeme ya u vha tshipiḡa, na fulufhelo la vhumatshelo ha vhaswa.

Mbekanyamushumo ya Tshumelo ya Vhaswa ya ofisi ya Muphuresidennde i ṡetshedza zwikhala vhaswa uri vha shumele zwitshavha zwa havho. Vhurangeli uhu ho dzudzanywa u ḡisa tshanduko na u vha na mvelelo dzi vhonealaho vhukuma, musu zwi tshi vhambedzwa na mbekanyamushumo dzi songo ṡumanaho dze dza vha na mvelelo ṡhukhu.

Ndo dovha nda ḡivhadza kha Mulaedza wa Lushaka uri ri ḡo vhetshela thungo 1% ya mugaganyagwama wa lushaka ine ya ḡo shuma kha vhurangeli ha mishumo ya vhaswa. Tshivhalo tsha mbekanyamushumo na thandela zwi khou dzudzanywa u ḡo sedzana na khaedu dza lushaka.


Vhaswa vha shango lashu zwi tou vha khagala uri vha vhone izwi sa shango line la vha na tshikhala na u ṅea fulufhelo, naho hu na zwikhakhisi zwine vha ṡangana nazwo. Kha vhege nthihi yo fhiraho ndo ṡangana na vhaswa vho vhalaho vha Afrika Tshipembe vane ra ḡihudza ngavho ri tshi sedza hune ra vha hone na zwe ra zwi swikela.

Hu na vhatu vha mitambo vha tshe vhuṡuku u fana mukoni vhukuma wa golofu Sim “Tiga Tshabalala ane a vha kha vhuimo ha ṅha kha u wina pfufho dza zwa golofu dza dzitshaka a kha ḡi tou vha na miṅwaha ya malo fhedzi. U kha vhuimo ha vhusumbe kha lifhasi kha tshigwada tsha vha miṅwaha yawe nahone o wina thonamende ya golofu ya US Kids luvhili lwoṡhe. Muya wanga wo ḡo takala vhukuma musu mugudi wa Gireidi ya 11 Sinoyolo Qumba u bva Orange Farm a tshi ṅwalelela nga ha zwine zwa tea u vha kha SONA ya ṅwaha uno. Zwavhuḡivhuḡi o ṡanganela na

thimu yashu ya u ṅwala tshipitshi kha phurosesa ya mvetamveto. Hu na vhalwelatshanduko vho ḡikumedelaho u fana na Ayakha Melithafa u bva ngei Eerste Rivier Kapa Vhukovhela, we a dzhenela kha Foramu ya zwa Ikonomi ya Lifhasi ngei Davos u ita khuwelele kha vharangaphanda vha lifhasi uri vha ime vho khwaṡha kha vhumamukanyi ha zwa kilima. Ndo vha ndo mangala vhukuma musu ndi tshi ṡangana na Michelle Nkamankeng ane, kha miṅwaha ya 11, ndi ene muṅwali muṡukusa nahone u vhaliva kha vhaṅwali vhuṡukusa vha maimo a ṅha vha fumi lifhasini. Muṅwali wa bugu dza sumbe o ṅwala bugu yawe ya mathomo a na miṅwaha ya rathi. Sa zwe Phurofesa Vho Jonathan Jansen vha amba: U na vhuḡifulufheli, u kona u amba, u na ndivho na vhudugambilu.”

Ndi vhaswa avha vane vha vha dzhuwele dza vhukuma dza vhumatshelo ha shango lashu vha ri humbudzaho uri mbofholowo yo winiwa nga kha zwitshavhelo zwa vanna na vhafumakadzi vhaswa vhe vha vha vho ḡiimisela uri hu si vhone fhedzi, fhedzi na avho vhe vha ḡa nga murahu vha fanela u tshila kha tshedza tsha mbofholowo.

Ri fanela u bvela phanda na u shumisana sa muvhuso, mabindu, vhashumi na vhadzulapo u khwaḡhisedza uri muhwalo wa vhusayamushumo a u khou bvela phanda na u lemela vhaswa vhashu, u pwasha mimuya yavho, zwa vhangana uri vha fhelelwe nga fulufhelo. Ndi na fulufhelo la uri mishumo ye ra i sumbedzisa kha SONA i ḡo imela mukano muswa wa mveledziso ya vhaswa.

Sa zwe Frantz Fanon a amba, ndi u funza murafho muṅwe na muṅwe u tumbula mishini wawo. Murafho uyu wo tumbula wao. Zwi kha riṅe zwino uri ri vha tikedze kha u u bveledza. Ndi ngoho ya kale na kale ya uri u kundelwa ha lushaka u bvelela zwavhuḡi kha u ṡhogomela na u khwaḡhisa vhukoni ha vhaswa vhalwo zwi tsilufhadza vhumatshelo ha shango leneḡo. 

BMW i didzhenisa kha zwa u lwisana na GBV

Tshigwada tsha Afrika Tshipembe tsha ha BMW tsho nekeda goloi thanu dza BMW i3 dzine dza do shumiswa nga vhashumeli vha ndondolo zwitshavhani u itela u swikelela vhapondwa vha khakhathi dzo disendekaho nga mbeu.

Goloi dzo tangedzwa nga Muphuresidennde Vho Cyril Ramaphosa na Mukhantsejara wa German Vho Angela Merkel. Dzo nekedziwa Thanganelano ya Mabindu ya Afrika Tshipembe kha zwa Mutakalo na Aids (SABCOHA) u itela u langula tshiimo ho imelwa Komiti Ndanguli Pfareli ya sekithara dza tshivhalo dza nga ha khakhathi dzo disendekaho nga mbeu na mabulayo a vhafumakadzi (GBVF).

U shela mulenzhe ha tshigwada tsha vhamagi vha dzigoloi ho sumbedza vhubarisani vhone ha khou aluwa vhubukati ha muvhuso na vhadzulapo, zwine zwa katela sekithara ya zwa vhubindudzi na vhashumisani vha dzitshakatshaka, kha u lwa na GBVF.

Vhurangeli uvhu ndi tshipida tsha Tshikwama tsha Tshanduko tsha Mama a Zwiendisi (tsha mutengo u linganaho R6 bilioni), tshine tsho thomiwa u itela u shandukisa matshimbidzele a zwa vhumagi ha dzigoloi na u konisa u shela mulenzhe kha sekithara nga zwigwada zwine zwo vha zwo tsikeledzwa kale hu tshi katelwa vhafumakadzi, vhaswa na vha holefali.

Musi vha tshi khou amba kha vhuṭambo ha u nekeda zwiendisi, ho farelwaho hune ha bveledzwa zwiendisi

zwa Tshigwada tsha ha BMW ngei



■ Muphuresidennde Vho Cyril Ramaphosa na Mutshantsejara vha German Vho Angela Merkel tshifhinganani tsha u netshedzwa ha goloi dzo lambedzwa nga vha ha BMW u itela u thusa kha u lwisana na GBVF.

Rosslyn, Tshwane zwenezwino, Muphuresidennde Vho Ramaphosa vho ri zwiendisi zwi do thusa u vhulunga vhubushilo. Vho livhisa ndivhuwo dzavho kha vha ha BMW kha u vha khamphani ya u thoma u nekeda zwiendisi, na u tshuvedza vhanwe uri vha tevhedze zwe vha ita.


“Haya maitete a u sumbedza vhubindudzi havhuḍi ha vhubindudzi a khou rumela mulaedza wavhuḍi nahone u re khagala wa uri ri khou tama dziṅwe khamphani dzi tshi zwi vhone nahone dzi tevhedzele maitete aya.

“U vha hone ha BMW Afrika Tshipembe zwi sumbedza vhubindudzi ha kale ho khwaṭhaho na mbofho ya vhubindudzi vhubukati ha Germany na Afrika Tshipembe” Muphuresidennde Vho Ramaphosa vho ralo.

Pulane ya vhubindudzi ya shishi ya u lwa na GBV

“Muvhuso wo vha u tshi khou di shumisa pulane ya vhubindudzi ya shishi ya u lwa na GBVF.

Pulane ya zwa Tshirathedzhi ya Lushaka ya GBVF, ine ya sumbedza maga a u lwa na GBVF, na yone yo no bveledzwa.



“Pulane yo sedzana na u khwaṭhisa ndingedzo dza u thivhela, na u kwaṭhisedza tsireledzo na vhubindudzi kha vhafumakadzi na vhana vha shango lashu. Pulane i dovha ya kwama na u bveledzisa ikonomi, tshipida tshine tsha vha tsha ndeme tshine, sa muvhuso, ra do sedzesa khathsho,” vho ralo Muphuresidennde Vho Ramaphosa.

Thoho ya Tshigwada tsha Mveledziso na Mudzulatshidulo wa ha BMW Afrika Tshipembe, Vho Dr Milan Nedeljkovic, vho ri vhatu vha linganaho 4 000 vha Afrika Tshipembe vho tholwa nga Tshigwada tsha ha BMW, hu tshi katelwa na vhalanguli vhaṅa kha vhaṅanu vhanwe vha vha vhatu vhapo.

Nṅha ha izwi, Vho Nedeljkovic vho ri vhatu vha 40 000 vho tholwa nga zwiimiswa zwi shumiswaho nga khamphani Afrika Tshipembe.

“Tshimiswa tshashu tsha vhubindudzi tsha u tou thoma tsha tshiofisi ha BMW SA tsho thoma nga 1978 nahone u bva zwenezwo, vhatu vha fhiraho 2 000 vho pfumbudziwa nga BMW vha wana mishumo ha BMW.

“Miṅwaha miraru yo fhiraho, khamphani yo vula tshikolo tsha u pfumbudza u itela u takula u pfumbudza ha thekiniki u ya kha vhuimo ha nṅha,” vho ralo Vho Nedeljkovic.

Vha ri kuvhonele kwa khamphani ku dzhiela nṅha zwa uri pfunzo ndi denzhe, nahone u guda lwa vhubushilo hoṅhe kha tshigwada tsha ha BMW ndi tshipida tsha u bvelela”.

“Nga 2025, ri do tikedza vhana vha linganaho milioni na vhaswa lifhasini nga vhubindudzi nga kha mbekanyamushumo dza pfunzo dzo livhiswaho kha u bveledzisa zwikili.”

SAnews.gov.za

○○○

Protection for abuse victims



President Cyril Ramaphosa says the Domestic Violence Act will be amended to better

protect victims in violent domestic relationships.

Delivering the State of the Nation Address (SONA) before a

joint sitting of the two houses of Parliament, President Ramaphosa said the Sexual Offences Act will also broaden the categories

of sex offenders whose names must be included in the National Register for Sex Offenders.

“We will pass a law to tighten bail and sentencing conditions in cases that involve gender-based violence (GBV),” President Ramaphosa said.

President Ramaphosa noted that over the past six months, communities, government, civil society, religious groupings, the judiciary and Parliament want more to be done to end the crisis of violence perpetrated by men against women.

“It has been a truly united and determined response from all South Africans. Through building social compacts across society to fight this scourge we will be able to achieve much more ... but it is only the beginning of the

struggle.”

He said that progress has been made in several areas including the implementation of an Emergency Action Plan to deal with the scourge of GBV.

“We implemented an Emergency Action Plan and reprioritised R1.6 billion to support this plan until the end of the current financial year.”

The plan focuses on improving access to justice for survivors of violence and prevention campaigns to change attitudes and behaviour.

The plan also involves measures to strengthen the criminal justice process and to prioritise the creation of economic opportunities for women who are vulnerable to abuse. SAnews.gov.za

Learners transforming communities



■ Pupils from Oranje Oewer Primary School in the Northern Cape won first prize for coming up with a waste management project to keep their school environment clean.

More Matshediso

EmpowerVate Trust is a youth development non-profit organisation (NPO) that works in partnership with the Department of Basic Education (DBE) to give learners an opportunity to become agents of change in their communities.

It runs a well-established initiative called the Youth Citizens Action Programme (Y-CAP), which is a competition-based programme that encourages learners from primary and secondary schools to identify challenges affecting their schools and communities and come up with solutions.

EmpowerVate Trust Founder

and Chief Executive Officer Amanda Blankfield-Koseff said the idea to establish the programme came to her while she was working for a non-governmental organisation as a marketing manager.

Back then, she was responsible for facilitating youth dialogues to discuss problems facing communities.



Kha vha pulanele masheleni avho nga vhuṭali

*Dr Rufaro Mucheka

Nwaha muswa ndi tshikhala tsha u thoma nga vhuswa, u ḍivhetshela zwipikwa zwine zwa tshila, u sika madzema maswa na u dzudzanyulu-la madzema a mashumisele a mashelelni a kale u itela vhumatshelo ho khwaṭhaho. Tshiimo tsha ikonomi tsha 2020 tshi vhonala tshi tshi ḍo konḍa u fhirisa 2019, ngaurolo ndi zwa ndeme uri muthu a dzhie na u vha na mbonelo i pfadzaho ya masheleni awe.

U wana mbofholowo ya zwa masheleni ndi tshipikwa tshi tamisaho fhedzi ndi vhathu vhaṭuku vhane vha ḍivha uri vha tea u thoma gai. U vha na madzema a vhuḍi nahone o dzudzanyeaho a zwa mashelelni naho a si gathi zwi nga thusa

uri vha dzudzanye n'waha muswa u itela u bvelela.

U itela u khwaṭhisedza uri vha swikelela zwipikwa zwavho zwa masheleni, vha nga dzhia zwipikwa zwa SMART u itela vhumatshelo ho dzudzanyeaho ha masheleni. Hezwi zwi amba u vhea zwipikwa zwine zwa vha:

- **Zwo livhanaho** (Specific)
- **U kalea** (Measurable)
- **U swikelelea** (Achievable)
- **Zwi tshimbilelanaho** (Relevant)
- **Zwo sedza tshifhinga** (Time-bound).

U ḍadzisa, ndi zwa ndeme u dzudzanya masheleni lwa vhulondo. Dzinwe tsivhudzo dzine dza nga vha thusa a sidzi:

Kha vha te zwipikwa zwavho zwa masheleni - kha vha sedze uri vho shumisa hani masheleni



nga 2019 vha ḍivhetshela maga a 2020.

Kha vha badele zwikolodo zwavho – kha vha ise mashelelni avho ane a nga vha a a thungo kana na bonasi kana nyengedzedzo ya muholo kha u fhungudza zwikolodo ngauri u badela wa fhedza zwikolodo nga u ṭavhanya zwi fhungudza nzwalelo.

Kha vha dzudzanyulule mugaganyagwama musu hu na ṭhoḍea – musu vha tshi ṭola mashumisele avho a tshileda, kha vha dzudzanyulule mugaganyagwama musu zwo tea, kha

vha engedze tshileda ine vha vhulunga vha fhungudze ine vha shumisa. Arali vha wana nyengedzedzo ya muholo, kha vha i ise kha u vhulunga u fhirisa u engedza ya u shumisa. **Kha vha ṭole pholisi dza ndindakhombo** – kha vha ṭole vhu-tshilo havho, mutakalo, vhu-holefhali na ndindakhombo dza tshifhinganyana u itela u khwaṭhisedza uri yo tea ṭhoḍea dzavho.

Kha vha ambe na mufunwa wavho nga ha masheleni vho vhofoholowa – hu na nḍowelo ya uri vhafunani vha dzumbelane mafhungo a masheleni. Kha vha vhe na muṭangano nḍwedzi muṭwe na muṭwe wa u amba nga ha mugaganyagwama, zwipikwa zwa masheleni na zwine vhoṭhe vha ṭoda kha ḷa matshelo. Kha vha dzhie tshifhinga tsha u fhaṭa bono ḷa ṭhanganelano ḷa uri vha tama vhumatshelo ha masheleni vhu tshi vha hani.

Kha vha fhungudze mugaganyagwama wa zwa vhuḍimvumvusi – kha vha wane vhuḍimvumvusi ha mahala, sa phakha, ḷaiburari na zwine vha nga ita vhuṭoni havho. Hu

place, and four teams that came second place won R2500 each.

Oranje Oewer Primary School in the Northern Cape won the 2019 beginner category. The team won first prize for a waste management project to keep their school environment clean.

Because Y-CAP is a partnership between an NPO and a government department, it won the Special Ministerial Award in the 17th Public Sector Innovation Awards 2019.

“I realised that young people were excited to be given a platform to talk about issues affecting their communities and to suggest solutions, but it was just a ‘talk show’ and that eventually discouraged them,” she explained.

Blankfield-Koseff suggested to her boss that the programme be changed into an action programme so that it could be impactful, with concrete results, and was given the go-ahead to run with the project. It was decided that it would proceed as a school competition to incentivise participation.

The programme was pitched to the education department and in 2010, Y-CAP held its first competition. The pilot project was run in four provinces – the Eastern Cape, KwaZulu-Natal, the Western Cape and Gauteng.

Last year, 400 schools from across the country participated.

Four teams from different schools including primary, secondary, beginner and advanced level categories won a tablet and R5000 each for coming first

The DBE said partnerships with civil society are important because they are instrumental in mobilising society in support of the education of learners. It explained that while the school takes care of formal curricular education matters for children, civil society strengthens the informal co-curricular educational aspects, which are essential for the development of a well-rounded and holistically educated child. **U**

If you want your school to be part of the programme, you can email info@empowervate.org for enquiries.

na nḍila nḍzhi dza u ḍiphina vha songo shumisa masheleni.

Tsivhudzo dzine dza nga ita uri vha dzule vha kha pulane

U dzula u kha pulane dza zwa masheleni a zwongo leluwa, fhedzi kha vha ḍifhime kha u:

- Dzulela u ṭola akhaunthu dzavho dza bannganikha vha ṭole kushumisele.
- Kha vha ḍilugisele kha u nga kundelwa.
- Kha vha sendele kule na zwikolodo zwi songo dzudzanywaho.
- Kha vha renga lwa vhuṭali. Kha vha ḍivhudzise: izwi zwithu ndi a zwi ṭoḍa naa? Ndi tshipiḍa tsha pulane dzanga dza masheleni naa?
- Kha vha ṭangane na muḍivhi wa zwa masheleni arali vha sa ḍivhi uri vha thome gai. **U**

***Vho Dr Rufaro Mucheka (PhD) ndi Mupulani wa zwa Mashelelni a re Mulayoni nahone ndi ṭhoḍo ya Tshithathedzhi na Vhupulani ha Bannga dza Nedbank Dzoṭhe dza Afrika.**